Thuli na vanghana va yena va rhandza ku tlanga “Ku Na Ritshwa eNtshaveni”. Kambe hi siku rin’wana ku humelela ndzilo wa ntiyiso kutani swimilani hinkwaswo leswo saseka entshaveni swi hundzuka nkuma. Thuli na vanghana va yena va ni gome ... kukondza loko va vona swihluke switsongo swo thwuka na swa rihlaza. Xana swi nga va swi ri swa yini?

book dash

Free online books and tips for reading with young children at bookdash.org

Xitsonga

9 781776 325399

Ku Na Ritshwa eNtshaveni

Julie Smith-Belton Kirsty Paxton Nadene Reignier